



Međunarodni sud za krivično  
gonjenje osoba odgovornih za  
teška kršenja međunarodnog  
humanitarnog prava počinjena na  
teritoriji bivše Jugoslavije od  
1991. godine

Predmet br. IT-95-5/18-T

Datum: 30. novembar 2009.

Original: engleski

**PRED PRETRESNIM VIJEĆEM**

**U sastavu:** **sudija O-Gon Kwon, predsjedavajući**  
**sudija Howard Morrison**  
**sudija Melville Baird**  
**sudija Flavia Lattanzi, rezervni sudija**

**Sekretar:** **g. John Hocking**

**Nalog od:** **30. novembra 2009.**  
**TUŽILAC**

**protiv**

**RADOVANA KARADŽIĆA**

**JAVNO**

**NALOG REPUBLICI FRANCUSKOJ**

**Tužilaštvo:**

g. Alan Tieger  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

**Vlada Francuske**

posredstvom Ambasade Francuske  
Haag, Nizozemska

**Optuženi**

g. Radovan Karadžić

**Imenovani branilac**

g. Richard Harvey

**OVO PRETRESNO VIJEĆE** Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

**RJEŠAVAJUĆI** po "Zahtjevu za izdavanje obavezujućeg naloga: Vlada Francuske", podnesenom na javnoj osnovi 24. avgusta 2009. (dalje u tekstu: Zahtjev), u kom optuženi traži od Pretresnog vijeća da na osnovu pravila 54bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) izda obavezujući nalog Vladi Francuske da dostavi određeni broj dokumenata;<sup>1</sup>

**IMAJUĆI U VIDU** da je, na poziva koji je ovo Pretresno vijeće uputilo Vladi Francuske da pomogne Vijeću tako što će odgovoriti na Zahtjev,<sup>2</sup> Vlada Francuske 10. septembra 2009. dostavila odgovor u kom navodi, između ostalog, da će francuske vlasti "nastojati da obavijeste Međunarodni sud o rezultatima svojih pretraga" u vezi s određenim brojem dokumenata "u razumnom roku".<sup>3</sup>

**IMAJUĆI U VIDU** da je 13. oktobra 2009., budući da Vlada Francuske nije obavijestila Vijeće i optuženog ni o kakvim rezultatima, Vijeće uputilo drugi poziv Vladi Francuske,<sup>4</sup> zatraživši od nje ili da (i) dovrši svoju pretragu u svrhu pronalaženja traženih dokumenata i da ih, ukoliko budu pronađeni, dostavi optuženom; ili da (ii) podnese detaljan izvještaj Vijeću o napretku pretrage koju vrše njeni organi, najkasnije do 27. oktobra 2009. godine;

**UZIMAJUĆI U OBZIR** da Vijeće do ovog trenutka još nije dobilo odgovor Vlade Francuske iako je prošlo mjesec dana od isteka roka za dostavljanje odgovora na drugi poziv koji je uputilo Vijeće;

**PODSJEĆAJUĆI** da je završetak rada Međunarodnog suda u razumnom roku pitanje od velike važnosti koje iziskuje od svih vlada da preduzmu hitne korake kako bi izvršile svoju dužnost da na efikasan i ekspeditivan način sarađuju sa Međunarodnim sudom u njegovom radu;

---

<sup>1</sup> Zahtjev, par. 1.

<sup>2</sup> Poziv Republici Francuskoj, 25. avgust 2009.

<sup>3</sup> Dopis Vlade Francuske, dostavljen 10. septembra 2009., par. 2–4.

<sup>4</sup> Drugi poziv Republici Francuskoj, 13. oktobar 2009.

**UZIMAJUĆI U OBZIR** da Vlada Francuske ne samo što je imala dovoljno vremena da dostavi odgovor optuženom i obavijesti njega i Vijeće o rezultatima svoje pretrage, nego takođe nije ni ispunila svoju obavezu da sarađuje s Međunarodnim sudom budući da nije dostavila nikakav podnesak kao odgovor na drugi poziv Vijeća u utvrđenom roku;

**NA OSNOVU** pravila 54 Pravilnika, **OVIM:**

- (a) **TRAŽI** od Vlade Francuske da najkasnije do **7. decembra 2009.** (i) dovrši svoju potragu za traženim dokumentima i da ih, ukoliko budu pronađeni, dostavi optuženom; ili (ii) da podnese detaljan izvještaj Vijeću o napretku pretrage koju vrše njeni organi; i
- (b) **TRAŽI** od Sekretarijata da dostavi ovaj Nalog Vladi Francuske.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

/potpis na originalu/  
sudija O-Gon Kwon, predsjedavajući

Dana 30. novembra 2009.

U Haagu,  
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]